

Convencion de partenariat

**pel desvolopament e l'estructuracion de l'ensenhamant
de l'occitan e en occitan
e de l'ensenhamant del catalan e en catalan**

- ensenhamant public e ensenhamant privat -

entre

L'Estat - Ministèri de l'Educacion nacionala - Ministèri de l'Ensenhamant superior e de la recerca, representat pel Rector de l'Acadèmia de Montpelhièr, Cancelièr de las Universitats, Sénher Christian PHILIP,

e

La Region Lengadòc-Rosselhon, representada per Sénher Georges FRECHE, President del Conselh Regional per la delegacion que li es consentida per la deliberacion del Conselh Regional del.....,

Vist l'article 75-1 de la Constitucion francesa del 4 d'octòbre de 1958 dispausant "las lengas regionalas apertenon al Patrimòni de França",

Vista la Convencion internacionala de l'UNESCO per la salvagarda del patrimòni cultural immaterial del 17 d'octòbre de 2005 que la lei nº2006-791 del 5 de julhet de 2006 pòrta aprobacion per França,

Vista la Convencion internationala de l'UNESCO sus la proteccion e la promocion de la diversitat de las expressions culturalas del 20 d'octòbre de 2005 que la lei nº2006-792 del 5 de julh de 2005 pòrta adesion de França,

Vist lo còdi general de las collectivitats territorialas e particularament dins sos articles L.4221-1 et L.4332-3,

Vist l'article L. 312-10 del Còdi de l'educacion,

Vista la lei nº94-665 del 4 d'agost de 1994 relativa a l'emplec de la lenga francesa, e particularament son article 21,

Vist l'article 4424.5 del Còdi general de las collectivitats territorialas,

Vista la lei d'orientacion e del programa per l'avenir de l'escòla nº 2005-380 del 24 d'abril de 2005, article 20

Vist lo decret nº2001-733 del 31 de julhet de 2001 portant creacion d'un conselh academic de las lengas regionalas,

Vista la circulara ministeriala nº2001 -166 del 5 de setembre de 2001 : desvolopament de l'ensenhamant de las lengas e culturas regionalas a l'escòla, al collègi e al licèu,

Vista la circulara ministeriala nº2001-167 del 5 de setembre de 2001 : modalitats de mesa en plaça de l'ensenhamant bilingüe a paritat orària,

Vist lo decret n°2002-11 del 3 de genièr de 2002 relatiu a l'estatut particular dels professors de las escòlas e fixant las condicions de recrutament dels professors de las escòlas cargats d'un ensenhamant de e en lenga regionala,

Vista la circulara ministeriala n°2002-104 del 30 d'abril de 2002 : recrutament e formacion dels personals de las escòlas, collègis e licèus - lengas regionalas,

Vist l'arrestat ministerial del 12 de mai de 2003 relatiu a l'ensenhamant bilingüe en lenga regionala a paritat orària dins las escòlas e las seccions "lengas regionalas" dels collègis e dels licèus,

Vist l'arrestat del 30 de mai de 2003 relatiu al programa d'ensenhamant de las lengas estrangièras o regionalas a l'escòla primària, en particular las annèx I (basc) e VI (occitan),

Vista la circulara ministeriala n°2003 - 90 del 5 de junh de 2003 relativa a las modalitats de mesa en òbra de l'ensenhamant bilingüe a paritat orària,

Vist lo plan academic de desenvolopament de las lengas regionalas dins l'Acadèmia de Montpelhièr del 13 de mars de 2006,

Vista la deliberacion n° 01.20 del Conselh Regional Lengadòc-Rosselhon del 3 de febrièr de 2006 relativa a la politica per l'occitan,

Vista la deliberacion n° 02.319 del Conselh Regional Lengadòc-Rosselhon del 30 de julhet de 2008 relativa a la politica pel catalan,

Preambul

En França, la lenga occitana se parla sul territòri de nou acadèmias (Ais-Marselha, Bordèu, Clarmont-d'Auvernha, Granòble, Limòges, Peitièrs, Montpelhièr, Niça, Tolosa), correspondent a uèit regions (Aquitània, Auvernha, Peitau-Charentas, Ròse-Alps, Lengadòc-Rosselhon, Lemosin, Miègjorn-Pirenèus, Provença-Alps-Còsta-D'azur). Es tanben parlada en Espanha, dins la Val d'Aran e en Itàlia, dins dotze valadas del Piemont. La lenga catalana es parlada dins la quasi totalitat del departament dels Pirenèus-Orientals. La riquesa d'aquelas culturas es mondialament reconeguda. Lor literatura, fondatritz de la sensibilitat europea a l'Edat-mejana, s'inscriu dins una modernitat del barròc al sègle XVI^{en} abans de s'exprimir dins mantun corrent cultural del XX^{en}.

La Constitucion francesa inscriu ara las lengas regionalas al titre del « Patrimòni de França » tant coma la convencion sus la proteccion e la promocion de la diversitat de las expressions culturalas de l'UNESCO, adoptada a l'unanimitat lo 20 d'octòbre de 2005, entrada en vigor lo 18 de mars de 2007, estipula que la diversitat culturala se deu d'èsser considerada coma un « patrimòni comun de l'umanitat » e sa « defensa coma un imperatiu etic, inseparable del respèct de la dignitat de la persona humana ».

La transmission d'aquellas lengas es presa en compte per l'Educacion Nationala. Al tèrme de la reglamentacion en vigor, lo catalan e l'occitan

son ensenhats dins lo primièr e lo segond gras del servici public d'Education Nationala. Dins lo primièr gra, las lengas regionalas pòdon beneficiar d'un ensenhamant bilingüe a paritat orària, d'un ensenhamant de lenga o d'un ensenhamant d'initiacion-sensibilizacion. Dins lo cas d'un ensenhamant de lenga, se pòt associar l'aprendissatge de la lenga regionala e d'una autre lenga viva. Dins lo segond gra, l'ensenhamant bilingüe se pòt perseguir jos la forma de seccions de lengas regionalas (un ensenhamant de lenga mai un ensenhamant, al mens, d'une disciplina non-lingüistica). L'ensenhamant extensiu existís jos la forma d'un ensenhamant de lenga facultativa de doas oras de la 6^{ena} a la 3^{ena}, de lenga viva 2 o de lenga viva 3.

Coma seguida al vòte per la Region Lengadòc-Rosselhon del Projècte Occitan lo 3 de febrièr de 2006 e del Projècte Catalan lo 30 de julhet de 2008 e a la publicacion pel Sénher Rector del Plan Academic de desenvolopament de l'ensenhamant de las lengas regionalas lo 14 de març de 2006, la Region e lo Rectorat afirman lor intencion d'establir un partenariat amb per tòca de desenvolopar l'ensenhamant de e en lenga catalana e de e en lenga occitana , dins lo quadre de las disposicions de l'article L 312-10 del còdi de l'education que prevei qu'un « ensenhamant de lengas e de culturas regionalas pòt èsser donat tot al long de l'escolaritat segon las modalitats definidas per via de convencion entre l'Estat e las collectivitats territorialas ont aquelas lengas son en usatge ».

Cal considerar que l'ensenhamant de las lengas regionalas a tota sa plaça dins l'encastre de l'escòla de la Republica, dins la tòca de preservar e de transmettre un element de la riquesa del patrimòni nacional que participa de l'originalitat lingüistica e culturala de nòstra region.

La politica de promocion de las lengas regionalas participa a la promocion de la diversitat culturala dins lo mond e es complementària de la promocion del francés e de las autres lengas de França. Es menada dins lo quadre del bilingüisme, que dubrís sul multilingüisme.

La politica lingüistica al benefici de las lengas regionalas repausa sus l'encoratjament, l'incitacion e la generalizacion de l'ofèrta e non sus l'obligacion de l'aprendissatge.

Lo desenvolopament progressiu de l'ofèrta d'ensenhamant de /e en/ lengas regionalas (dont los cursus bilingües), es una prioritat per las partidas signatàrias qu'es indispensable a la perenitat d'aquelas lengas de França.

Cada partenari, conscient de l'interès de la transmission de las lengas regionalas dins la societat, intervendrà dins l'exercici de sas competéncias e compte tengut de la presenta convencion per assegurar de formas novèlas de transmission e la formacion de locutors novèls.

ARTICLE 1 – OBJECTIUS

L'objectiu d'aquela convencion es de definir las modalitats de l'ofèrta d'ensenhamant de l'occitan e del catalan a totes los nivèls de l' escolaritat per crear las condicions d'un desenvolopament significatiu e coerent de l'ofèrta d'ensenhamant de las lengas regionalas catalana e occitana e en lengas regionalas occitana e catalana, de coordonar las acciones d'informacion a las familhas, d'edicion e d'animacion pedagogicas dins l'Acadèmia per fin d'aumentar d'un biais significatiu lo nombre de locutors e aital assegurar la salvagarda d'aquellas lengas mercé a lor emplec e lor transmission.

Un esquèma regional per l'ensenhamant de las lengas regionalas serà elaborat pel Rectorat e la Région, dins l'annada que seguirà la signatura de la presenta convencion.

D' avenents annadièrs, presentats dins lo quadre del Conselh Academic de las Lengas Regionalas, permetràn de precisar los efectius d'escolans que profechan, dins l'Acadèmia de Montpelhièr, d'un ensenhamant de o en lengua regionala e los objectius annadièrs perseguits.

ARTICLE 2 - Quadre territorial de referéncia

Lo quadre territorial de referéncia per la convencion relativa a las lengas regionalas prevista a l'article 1 correspond :

- als departaments d'Aude, de Gard, d'Erau e de Losera e mai a Fenolheda dins lo departament de Pirenèus-Orientals per l'occitan
- al departament de Pirenèus-Orientals pel catalan

ARTICLE 3 – Modalitats de l'ensenhamant

1 - Tipes d'ensenhamant

Definicion dels diferents tipes d'ensenhamant de l'occitan e en occitan e del catalan e en catalan :

Dins l'ensenhamant public :

- Ensenhamant de lenga e cultura (iniciacion, 1^{er} gra)
- Ensenhamant de lenga viva (escòlas, collègis et licèus al títol de l'opcion o de la lenga viva 2 o 3). Dins lo quadre de la presenta convencion l'ensenhamant de l'occitan e del catalan lengas vivas seguís

las modalitats descritas dins lo decret N° 2005-1011 du 22 08 2005 e dins la circulara n°206-093 del 31 de mai de 2006 relativa a l'ensenhament de las lengas vivas estrangièras, en aplicacion de la lei d'orientacion e del programa per l'avenir de l'escòla del 24 d'abril de 2005.

- Ensenhament bilingüe a paritat orària (escòlas) e seccions lenga regionala amb una o mai d'una disciplinas ensenhadas en occitan o en catalan (collègis, licèus)

Dins l'ensenhament privat :

- Ensenhament bilingüe occitan o catalan en immersion (escòlas, collègis, licèus)

L'ensenhament generalizat de l'occitan e del catalan e l'estructuracion dels cursus bilingües constituisson las prioritats de la presenta convencion.

2 - Qualificacion dels ensenhaires

A cada tipe d'ensenhament correspond un nivèl de qualificacion dels ensenhaires :

pel 1er gra :

- ensenhament de lenga e cultura : professors de las escòlas titulares del CRPE especial d'occitan o de catalan o ensenhaires abilitats en occitan o en catalan o intervenieres exteriors qualificats en lenga occitana o catalana
- Ensenhament de lenga viva : professors de las escòlas titulares del CRPE especial d'occitan o de catalan o intervenieres exteriors especializats en lenga catalana o occitana.
- ensenhament bilingüe a paritat orària e en seccions lenga regionala : professors de las escòlas titulares del CRPE especial d'occitan o de catalan.
- ensenhament bilingüe en immersion : professors de las escòlas titulares del CRPE de catalan o d'occitan especial ISLRF

Pel 2nd gra :

- Ensenhament de lenga viva : professors titulares del CAPES d'occitan o de catalan o professors abilitats en catalan o en occitan

- ensenhamant bilingüe a paritat orària e en seccions lenga regionala : professors titulars del CAPES d'occitan o de catalan
- ensenhamant bilingüe en immersion : professors titulars del CAFEP o professors abilitats en occitan o en catalan

3 - Dubertura d'ensenhamants e de sites bilingües en primièr e segond gra:

La dubertura d'una classa o d'un cors se fa en 2 temps :

- l'esquèma regional per l'ensenhamant de las lengas regionalas prepausa los luòcs ont la dubertura es desirabla en fucion de :

- la continuitat de l'ensenhamant pels escolans,
- la demanda de las familhas,
- la politica d'agençament educatiu del territòri.

- la possibilitat de dubertura s'inscriu en coeréncia amb lo projècte de las escòlas e dels establiments. Es verificada par una enquista al prèp dels parents e dels ensenhaires.

Quand une decision de dubertura es presa los mejans umans e financiers son afectats a la dubertura pel Rectorat e la Region en fucion de lors competéncias respectivas (cf. infra).

4 - Continuitat de l'ensenhamant

L'objectiu es de donar als escolans un cursus complet e coërent de la mairala a la terminala.

La continuitat de l'ensenhamant e la progression dels escolans al long de lor cursus es un dels fondaments de la convencion. La dubertura d'una classa o d'un cors constituís donc la primièra etapa de l'estructuracion d'un cursus. Se velharà a assegurar lo seguit de l'ensenhamant d'una classa a l'autra, d'un cicle a l'autre e mai que tot del primièr al segond gra.

Del moment qu'una dubertura d'ensenhamant serà prevista, la programacion dels mejans financiers e umans serà prevista tanben, dins aquela perspectiva, per las annadas avenidoiras.

5 – Dubertura de pòstes als concors

Per fin d'affortir los objectius de la presenta convencion, lo Rector de l'Acadèmia de Montpelhièr servarà un o mai d'un pòstes a comptar de la dintrada 2010-2011 dins los diferents concors de recrutament dels professors de las escòlas :

- lo CRPE especial d'occitan – lenga d'òc public per l'Acadèmia de Montpelhièr

- lo CRPE especial d'occitan – lenga d'òc ISLRF, per l'Acadèmia de Montpelhièr
- lo CRPE especial de catalan, per l'Acadèmia de Montpelhièr
- lo CRPE de catalan especial ISLRF, per l'Acadèmia de Montpelhièr

Çò meteis per çò qu'es del segond gra, lo Rector favorizarà dins tota la mesura del possible, l'afectacion dins l'Acadèmia de Montpelhièr de professors novèls titulars del CAPES o del CAFEP d'Occitan o de Catalan.

6 – Afectacion dels ensenhaires

Los ensenhaires titulars d'una certificacion en lenga regionala dels concors especials de recrutament seràn prioritàriament afectats a l'ensenhamant de l'occitan o del catalan.

L'esquèma regional per l'ensenhamant de las lengas regionalas tendrà una cartografia actualizada dels sits e dels cursus d'ensenhamant de las Lengas Regionalas que s'i podrà apiejar l'examen prealable de las possibilitats d'afectacion d'aqueles ensenhaires.

ARTICLE 4 – Competéncias de l'Estat

Dins l'encastre dels establiments d'ensenhamant public, dels establiments d'ensenhamant privat jos contracte e dels establiments privats a dotacion orària ministeriala sagetada, aparten a l'Estat :

- de dubrir las plaças necessàrias als concorses de recrutament (CAPES, CAFEP, CRPE especial public e privat e dins l'avenir agregacion)
- de crear de pòstes d'ensenhamant e d'afectar los personals :
 - d'assegurar lo recrutament de professors de las escòlas per via del Concors de recrutament dels professors de las escòlas especial, CRPE public especial catalan e occitan.
 - d'assegurar lo recrutament de professors de las escòlas per via del Concors especial de recrutament (CRPE de catalan e d'occitan especial ISLRF),
 - d'assegurar lo recrutament de professors de licèus e de collègis per via del CAPES de catalan e d'occitan, extèrn e intèrn, public e privat
 - de metre en plaça los mejans umans de remplaçament necites a la mesa en òbra de la convencion
- d'assegurar la formacion iniciala e continua dels ensenhaires.

- d'elaborar los programas dels ensenhaments
- d'organizar l'encadrament dels ensenhaments dins los primièr e segond grans per un malhum estructurat d'inspectors, de conselhièrs pedagogics e de mestres formators per l'occitan e lo catalan
- de pilotar, dins l'encastre del CRDP, la fabricacion d'aisinas pedagogicas e de manuals per l'ensenhamant *de la lenga* e l'ensenhamant *en lenga* correspondents als diferents tipes d'ensenhamant
- de pilotar l'animacion pedagogica (concertacion dels formators, accions pedagogicas, projèctes academics, recampaments) dins lo quadre del « Pòl occitan » creat al CRDP de Montpelhièr.
- de concebre las aisinas destinadas a l'informacion de las familhas, a la promocion de l'ensenhamant jos totas sas formas.

ARTICLE 5 – Politicas d'engatjar

La presenta convencion a per tòca de definir las politicas d'engatjar per cadun dels partenaris per fin de concórrer a la realization de l'objectiu comun enonciat a l'article 1, seguent las modalitats definidas a l'article 3 e las competéncias precisadas dins l'article 4.

1 - Politica d'engatjar per l'Estat e lo Conselh Regional

Dins l'encastre dels establiments d'ensenhamant public, dels establiments d'ensenhamant privat jos contracte e dels establiments privats a dotacion orària ministeriala sagetada e dins lo respècte de la lei n°59-1557 del 31 de decembre de 1959 e dels tèxtes preses per son aplicacion, l'Estat e lo Conselh Regional entendon collaborar suls objèctes segunts :

1.1. La creacion d'una mission per l'ensenhamant de las lengas regionalas

La mission per l'ensenhamant de las lengas regionalas, jol contraròtle del CALR (cf. infra), serà cargada d'elaborar e de metre en òbra l'esquèma regional per l'ensenhamant de las lengas regionalas. Trabalharà sus l'analisi dels besonhs, la mesa en òbra de las accions e l'evaluacion de las resultas. Comprendrà en particular los cargats de mission per l'occitan e lo catalan del Rectorat e un agent, cargat pel Conselh Regional Lengadòc-Rosselhon del seguit d'aquela mission. La mission per l'ensenhamant de las lengas regionalas serà cargada de :

- sollicitar l'ajuda dels membres del CALR per metre en òbra sas missions.

- organizar de campanhas de promocion de l'ensenhament de las lengas regionalas, faire saber las formas d'ensenhament existentes e valorizar las innovaciones pedagogicas.
- realizar d'enquistas al prèp de las familhas e analizar la demanda d'ensenhament de e en lengas regionalas.
- establir una concertacion amb las associacions qu'òbran dins lo domèni de las lengas e de las culturas catalanas e occitanas, particularament las associacions d'ensenaires e de parents d'escolans.
- contribuir a l'elaboracion, sus la basa d'aquellas enquistas, de l'esquèma regional per l'ensenhament de las lengas regionalas e dels projèctes annadièrs d'operacions que permeton la realization de l'article 1, seguent las modalitats de l'article 3.
- prepausar una mapa prospectiva dels ensenhaments segon una programacion pluriannuala assegurant la coérència e lo seguit dels cursus.
- contribuir a la concepcion de documents d'informacion sul passatge del primari al collègi puèi del collègi al licèu per tal d'informar las familhas sus las possibilitats de perseguida de l'aprendissatge de las lengas regionalas.
- difusar de documents d'informacion en direccion de las familhas sus l'ensenhament de las lengas regionalas e coordinar de campanhas de distribucion a las familhas en fonction del calendrier escolar d'un costat e de la mapa prospectiva de l'autre.
- evaluar las resultas de las operacions engatjadas dins lo quadre de la presenta convencion.
- preparar los avenents annadièrs, presentats dins lo quadre del Conselh Academic de las Lengas Regionalas, que permeton de precisar d'objectius annadièrs chifrats.

1.2. L'edicion pedagogica e l'animacion pedagogica

Lo CRDP es un partenari privilegiat per las edicions pedagogicas en e sus las lengas regionalas. Lor concepcion e lor mesa en òbra son fisadas al CRDP que podrà tanben s'associar a l'animacion pedagogica pilotada pels inspectors ; una convencion particulara entre lo CRDP e la Region precisarà las modalitats del partenariat.

2 - Politica d'engatjar pel Conselh Regional

Dins l'encastre dels establiments d'ensenhamant public, dels establiments d'ensenhamant privat jos contracte e dels establiments privats a dotacion orària ministeriala sagetada, aperten al Conselh Regional de portar :

- una ajuda a l'ensenhamant de lenga e cultura e a l'ensenhamant de lenga viva pels interveneires especializats en lenga occitana o catalana, dins lo limit de 2.000 € maximum per classa e per an.
- una ajuda a prètzfach de 2.000 € per cada dubertura de classa bilingüe o d'ensenhamant immersiu.
- una ajuda a la formacion en lengas regionalas del personal non ensenhaire dels establiments en coeréncia amb l'esquèma de las formacions inicialas.
- una ajuda al desenvolopament dins los establiments de las acciones culturalas per çò que concernís la difusion de las culturas e de las lengas catalana e occitana, dins lo quadre del Plan Regional d'Educacion Artistica dins los licèus.

ARTICLE 6 - MODALITATS DE SEGUÍT E ARTICULACION AMB LO CONSELH ACADEMIC DE LAS LENGAS REGIONALAS (CALR)

Creat pel decret 2001-723 del 31 de julhet de 2001, lo Conselh Academic de las Lengas Regionalas foguèt mes en plaça dins l'acadèmia de Montpelhièr en genièr de 2002.

Lo seguit de la convencion se fa dins lo quadre del CALR que velha al respècte dels tèrmes de la convencion e a sa mesa en plaça.

La mission per l'ensenhamant de las lengas regionalas rend compte al Conselh Academic de l'avancada dels trabalhs decidits en concertacion pels partenaris dins lo quadre de la presenta convencion.

De grops de travalh tematics eissits del CALR son formats per conselhar la mission per l'ensenhamant de las lengas regionalas e l'assistir.

Sus convocation del Rectorat, lo comitat s'acampa dos còps per an, en novembre-decembre puèi en abril-mai per far lo bilanç de l'annada escolara passada, preparar la dintrada seguenta e debatre a partir de las analisis e dels bilanç realizats per la mission per l'ensenhamant de las lengas regionalas.

ARTICLE 7 – Mòde operatori e Finançament

A partir de las analisis e dels bilanç annadièrs que realiza, la mission per l'ensenhament de las lengas regionalas es cargada d'elaborar e de sometre als signataris de la convencion de proposicions d'orientacions e d'accions menant a la realization de l'article 1 de la presenta convencion.

Un rapòrt annadièr relatiu a la mesa en òbra de la presenta convencion serà examinat per l'Assemblada Regionala a la session consacrada a las orientacions budgetàrias.

Una annèx financiera junta a la presenta convencion determina l'engatjament financièr dels partenaris. Farà l'objècte d'un avenent financièr annadièr.

ARTICLE 8 – DURADA DE LA CONVENCION

La convencion dintra en vigor a la data de sa signatura, per 1 an, renovelable par tacita reconduccion. Pòt èsser denonciada per l'una de las partidas, per letra recomendada amb acusat de recepcion, sièis meses abans la data del renovelament.

ARTICLE 9 - EVALUACION E PROROGACION

Una procedura d'evaluacion de las resultas obtengudas dins lo quadre de la mesa en òbra de la presenta convencion respècte a l'objectiu fixat per l'article 1 serà engatjada pels cosignataris dins un delai de 3 ans en lor permetre de ne dispausar al mai tard sièis meses abans lo tèrme de la presenta convencion.

Aquela evaluacion podrà menar los cosignataris a decidir al tèrme de la convencion de la prorogar per una durada suplementària o de definir un quadre novèl d'accion comun en favor de l'ensenhament de las lengas regionalas e en lengas regionalas.

Fait a Montpelhièr, lo

**Io Rector de l'Acadèmia
de Montpelhièr,
Cancelièr de las Universitats**

Christian PHILIP

**Io President del Consell Regional
Lengadòc-Rosselhon**

Georges FRECHE